

Informacioni list

Finansiranje kupovine, izgradnje stambenog objekta i otkupa stambenog finansiranja

Standardni informacioni list u primjeni od 01.05.2024. godine

Podaci o davaocu usluge	Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-------------------------	--

Vrsta usluge	Finansiranje kupovine, izgradnje stambenog objekta i otkupa stambenog finansiranja
--------------	--

OPIS I NAMJENA

Stambeno finansiranje je namijenjeno fizičkim licima za kupovinu ili izgradnju nekretnine i otkup stambenog finansiranja iz druge finansijske institucije.

IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE I USLOVI KORIŠTENJA

Valuta – KM/BAM, uz primjenu valutne klauzule za sva dugoročna finansiranja preko 60 mjeseci.

Iznos finansiranja: Minimalno 500,00 KM; Maksimalno 300.000,00 KM
Učešće u finansiranju kupovine/izgradnje nekretnine 0,20% od iznosa finansiranja, minimalno 30,00 KM. Kod otkupa stambenog finansiranja, učešćem klijenta se smatra već otplaćeni dio obaveza u drugoj finansijskoj instituciji.

Uslov za finansiranje kupovine nekretnine je zaključen Ugovor o kupoprodaji, a Banka će odobrena sredstva prebaciti na račun prodavca nekretnine shodno obrađenom kupoprodajnom ugovoru.

Uslov za otkup stambenog finansiranja je dostavljena kopija ugovora o namjenskom stambenom finansiranju iz druge finansijske institucije, a Banka će odobrena sredstva prebaciti na račun institucije u kojoj se zatvara predmetno zaduženje.

Finansiranje izgradnje nekretnine može se realizovati na jedan od dva načina:

- Na osnovu dostavljene (pro) fakture (za materijal) Banka vrši prenos sredstava na račun po (pro) fakturi min 70% od iznosa finansiranja, a preostalih 30% se isplaćuje u gotovini za plaćanje radnika.
- Na osnovu dostavljene (pro) fakture za materijal Banka vrši prenos sredstava na račun trećih lica.

Do 10% od iznosa kupoprodajne cijene (ili vrijednosti otkupa u slučaju otkupa stambenog finansiranja) klijentu može biti isplaćeno na tekući račun za propratne troškove transakcije, bez dostavljanja dokaza o trošenju tih sredstava. Iznos ne smije narušiti omjer eksterne procjene hipoteke.

Starosna granica do koje Klijent mora otplatiti finansiranje je 65 godina, odnosno 75 godina starosti ukoliko u finansiranju postoji sudužnik čija starost u momentu otplate ne prelazi 65 godina i koji može podnijeti 50% anuiteta finansiranja.

Ostali detaljni uslovi korištenja koji se primjenjuju u finansiranju sa fizičkim licima dati su u Općim uslovima poslovanja Banke za finansiranja fizičkih lica i pojedinačnim ugovorima o finansiranju.

TRAJANJE UGOVORA

Maksimalni rok otplate grupe stambenih finansiranja je 20 godina (Banka će izvršiti procjenu mogućnosti odobrenja maksimalnog roka otplate za svakog pojedinog klijenta u skladu s internim politikama i procedurama).

VISINA I PROMJENJIVOST PROFITNE MARŽE I ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE ODREĐIVATI UGOVORENA PROMJENJIVA PROFITNA MARŽA, NIJHOVA VISINA U VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA, PERIODI U KOJIMA ĆE SE MIJENJATI I NAČINE IZMJENE, KAO I FIKSNI ELEMENT AKO JE UGOVOREN

Nominalna profitna marža može biti ugovorena kao fiksna ili varijabilna.

- Fiksna profitna marža može biti ugovorena na rok otplate do 180 mjeseci za finansiranja, a podrazumijeva da se profitna marža ne mijenja u periodu važenja Ugovora o finansiranju.
- Varijabilna profitna marža sastoji se od zbira fiksnog nepromjenjivog mark-up-a i promjenjivog šestomjesečnog EURIBOR-a. Vrijednost EURIBOR-a dostupna je na: <https://bbi.ba/bs/stanovnistvo/euribor>
Varijabilna nominalna profitna marža se mijenja svakih šest mjeseci od datuma puštanja sredstava u skladu sa promjenom vrijednosti šestomjesečnog EURIBOR-a. Varijabilna profitna marža za vrijeme trajanja partnerstva neće biti manja od ugovorene nominalne profitne marže na dan izrade Ugovora o finansiranju, odnosno veća od ugovorene maksimalne profitne marže. Visina maksimalne profitne marže u zavisnosti od perioda otplate finansiranja:

Period otplate finansiranja u mjesecima	od 12 do 60	od 61 do 120	od 121 do 180	od 181 do 240
Maksimalna profitna marža	8% p.a.	9% p.a.	10% p.a.	11% p.a.

Visina nominalnih stopa po grupama klijenata su:

Obezbjedenje	Rok otplate u mjesecima	I grupa		II grupa	
		Do 50.000,00 KM			
		varijabilna	fikсна	varijabilna	fikсна
Mjenice i IOZ	do 36	5,29%	5,35%	5,79%	6,35%
	do 60	5,29%	5,35%	5,79%	6,35%
	do 84	5,29%	5,65%	6,29%	6,65%
	do 120	5,49%	6,25%	6,49%	7,25%

Obezbjedenje	Rok otplate u mjesecima	I grupa		II grupa	
		maksimalan iznos u skladu sa procedurom			
		varijabilna	fikсна	varijabilna	fikсна
Mjenice + IOZ + hipoteka omjer:	do 36	4,29%	3,35%	4,69%	4,35%
	do 60	4,29%	4,35%	4,69%	4,35%
I grupa => 1:1	do 120	4,29%	4,35%	4,69%	5,35%
	do 180	4,39%	4,95%	5,39%	5,95%
II grupa => 1:1,25	do 240	4,59%	/	5,59%	/

Napomena: u slučaju da Klijent neće otvoriti tekući račun (uz aktiviranje jednog od Paketa) i usmjeriti primanja preko BBI, profitna marža se uvećava za 1 procentni poen.

EFEKTIVNA PROFITNA MARŽA I UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK MORA DA PLATI, ODNOSNO KOJI TREBA DA MU SE ISPLATI, PRIKAZAN PREKO REPREZENTATIVNOG PRIMJERA U KOJEM SU NAZNAČENI SVI ELEMENTI KORIŠTENI U OBRACUNU

Efektivna profitna marža zavisi od iznosa finansiranja, roka otplate, a uključuje nominalnu profitnu maržu i sve naknade/troškove koji proizilaze iz ugovora o finansiranju.

Pregled mjesečnih anuiteta za pojedine iznose finansiranja i rokove otplate, za prvu grupu klijenata, sa hipotekom i varijabilnom profitnom maržom.

Iznos / period	60	120	180	240
50,000.00 KM	927,38 KM	513,15 KM	379,69 KM	318,76 KM
70,000.00 KM	1.298,34KM	718,40 KM	531,57 KM	446,26 KM
100,000.00 KM	1.854,77 KM	1.026,29 KM	759,38 KM	637,52 KM
200,000.00 KM	3.709,54 KM	2.052,58 KM	1.518,77 KM	1.275,04 KM

Reprezentativni primjer: Pregled ukupnih troškova koji ulaze u efektivnu profitnu maržu, uz pretpostavku da je finansiranje kupovine nekretnine na iznos od 70.000,00 KM, na period od 120 mjeseci, za prvu grupu klijenata, obezbjeđeno hipotekom na nekretnini, ispravama o zapljeni i dvjema mjenicama i da klijent ima otvoren BBI Klasič paket, i aplicirao je on line. Odobrena sredstva finansiranja se koriste na osnovu dostavljenog kupoprodajnog ugovora. Klijent je obavezan da plati i minimalno učešće od iznosa finansiranja, učešćem se može smatrati i kapara koju je klijent dao prodavcu stana.

Napomena: Reprezentativni primjer je informativnog karaktera. Potencijalni klijent konkretan primjer ima pravo dobiti u prostorijama Banke, nakon podnošenja pismenog zahtjeva.

Iznos finansiranja KM	70.000,00 KM
Nominalna profitna marža (varijabilna)	4,29%
Rok otplate	120 mj
Mjesečni anuitet	718,40 KM
Ukupni iznos p.m. koju će klijent platiti za vrijeme korištenja finansiranja	16.208,45 KM
Ukupan iznos koji će klijent platiti	86.208,45 KM
Efektivna profitna marža	5,47%
Troškovi koji ulaze u EPM	
Trošak provedbe ugovora o hipoteci i upisa založnog prava u zemljišnu knjžnu registre (jednokratno, fikсно)	350,00 KM – pretpostavljeni trošak
Trošak izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti ZK izvadak (jednokratno, fikсно)	10,00 KM- pretpostavljeni trošak
Trošak procjene vrijednosti nepokretnosti (jednokratno, fikсно)	150,00 KM- pretpostavljeni trošak
Trošak ovjere isprave o zapljeni (jednokratno, fikсно)	(2,00 KM po jednom primjerku) - 4,00 KM
Trošak mjenice (jednokratno, fikсно)	(5,00 KM – jedna mjenica) – 10,00 KM
Naknada za obradu zahtjeva za finansiranje 0,50%	350,00 KM
Troškovi vođenja računa finansiranja – 3,20 KM (mjesečno, promjenljivo)	384,00 KM
Trošak vođenja BBI Klasič paketa 15,99 KM (mjesečno, promjenljivo)	1.918,80 KM
Trošak osiguranja nekretnine – unaprijed za cijeli period finansiranja (jednokratno, fikсно)	140,00 KM
Trošak izdavanje izvoda iz CRK-a za potrebe analize (jednokratno, fikсно)	5,00 KM
UKUPNO	3.321,80 KM

U pogledu troškova koji su definisani kao promjenljivi, BBI uzima u obzir godišnju stopu inflacije/deflacije, prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Ugovorne strane su saglasne, da će BBI vršiti usklađivanje visine promjenjivih troškova samo ukoliko zbir stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine bude jednak ili iznad +/- 5%. BBI će jednom godišnje utvrđivati promjenu visine troškova u zavisnosti od promjene zbira stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine. Ugovorne strane su saglasne da je BBI ovlaštena, u svakom trenutku, bez obzira na kretanja parametara inflacije/deflacije donijeti odluku o smanjenju visine pojedinih troškova. BBI će o svim promjenama obavijestiti Korisnika putem nove tarife, koja će biti dostupna u prostorijama BBI ili objavljena na web stranici BBI.

IZNOS I BROJ RATA FINANSIRANJA I PERIODI U KOJIMA DOSPIJEVAJU (MJESEČNO, TROMJESEČNO I DRUGO)
Finansiranje se otplaćuje u jednakim ratama/anuitetima. Visina rate/anuiteta zavisi od visine iznosa odobrenog finansiranja, kategorije (vrste) klijenta i ugovorene visine nominalne profitne marže. Prva rata/anuitete finansiranja dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana sredstava. Rate/anuiteti dospijevaju na naplatu mjesечно.
TROŠKOVI ODRŽAVANJA JEDNOG ILI VIŠE RAČUNA NA KOJIMA ĆE SE EVIDENTIRATI TRANSAKCIJE ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ODREĐENOG SREDSTVA OTPLATE, KAKO ZA TRANSAKCIJE PLAĆANJA, TAKO I ZA POVLAČENJA SREDSTAVA, TE SVE DRUGE NAKNADE I TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UGOVORA UZ ODREĐENJE DA LI SU FIKSNI ILI PROMJENLJIVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOGU MIJENJATI
<ol style="list-style-type: none"> Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM (mjesечно, promjenljivo). Naknada za obradu zahtjeva iznosi (jednokratno, fiksno): <ul style="list-style-type: none"> 1,00% za sve grupe klijenata uz BBI pakete (Aktiv, Praktik) 0,50% za sve grupe klijenata uz BBI paket KlasiK 0,00% za sve grupe klijenata uz BBI paket Platinum 2% za sve grupe klijenata bez paketa
INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠTENJA NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA
Uslov za stambeno finansiranje kupovine nekretnine je zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara. Banka će odobrena sredstva prebaciti na račun prodavca nekretnine shodno notarski obrađenom kupoprodajnom ugovoru.
INFORMACIJA O OBAVEZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O SPOREDNIM USLUGAMA POVEZANIM SA OSNOVNIM UGOVOROM, NAROČITO KAD JE ZAKLJUČENJE TAKVOG UGOVORA OBAVEZNO RADI DOBIJANJA USLUGE
Prije puštanja novčanih sredstava, a u slučaju da je finansiranje obezbijeđeno hipotekom, Klijent je dužan zaključiti ugovor o osiguranju nekretnine koja je predmet hipoteke za cijeli period otplate finansiranja unaprijed.
PROFITNA MARŽA KOJA SE PRIMJENJUJE U SLUČAJU KAŠNJEŃJA U IZMIRENJU OBAVEZA I PRAVILA ZA NJENO PRILAGOĐAVANJE, TE DRUGE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA
Banka obraćunava i naplaćuje penale za kašnjeŃja od 30 dana na iznos dospjelog a ne izmirenog duga od prvog dana kašnjeŃja. Penali iznose 2% na godišnjem nivou. Stopa penala će se mijenjati shodno izmjenama zakona kojima se reguliše visina stope zakonske zatezne kamate.
UPOZORENJE U VEZI SA POSLJEDICAMA PROPUSŃTANJA IZMIRENJA OBAVEZA
Dužnik će o dospjelim, a neizmirenim obavezama prvobitno biti obaviješten telefonskim pozivom. Poslije pomenutih obavještenja slijedi: <ul style="list-style-type: none"> Poslije 8-og dana kašnjeŃja telefonski kontakt sa korisnikom finansiranja/solidarnim dužnicima; Opomena I korisniku finansiranja/solidarnim dužnicima 20-og dana kašnjeŃja; Telefonski kontakt sa žirantima poslije 35-og dana kašnjeŃja; Opomena II korisniku finansiranja/solidarnim dužnicima 40-og dana kašnjeŃja; Pismena obavijest žirantima 50-og dana kašnjeŃja. Ako dužnik ne izmiri obaveze nakon druge opomene šalje se pismena obavijest jemcu (ako je predviđen). Opomena pred tužbu dužniku se šalje u slučaju kad dužnik svoje obaveze ne izmiruje duže od 120 dana.
Ukoliko dužnik ne izmiruje svoje dospjele obaveze u roku, Banka u cilju naplate plasiranih sredstava, može koristiti instrumente obezbjeđenja na način da: <ul style="list-style-type: none"> Aktivira saglasnost isprave o zapljeni na lična primanja dužnika finansiranja i drugih lica koja su lično garantovala; izmirenje obaveza; Izvrši naplatu putem sredstava sa računa Klijenta kod BBI; Podnese mjenice pravnog lica na naplatu banci izdavaocu mjenice (u slučaju kada je pravno lice jemac); Pokrene prinudnu naplatu putem suda (hipoteka, zalog, mjenica); Iskoristi ostale instrumente obezbjeđenja. Ako ne postoji neki od gore navedenih instrumenata obezbjeđenja, Banka će iskoristiti prvi sljedeći instrument koji nakon istog dolazi. Troškovi opomena se ne naplaćuju.
INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA SA INFORMACIJOM O REDOSLIJEDU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ INSTRUMENTATA OBEZBJEĐENJA
Elementi obezbjeđenja po finansiranju utvrđuju se u pregovaračkoj fazi i zavise od iznosa finansiranja i kreditne sposobnosti dužnika. Banka prihvata sljedeća obezbjeđenja: <ul style="list-style-type: none"> Ispravu o zapljeni za korisnika finansiranja i druge učesnike koji lično garantuju za izmirenje obaveza po finansiranju; Vlastite mjenice sa naznakom bez protesta svih učesnika u finansiranju; Sudužnike/jemce; Hipoteku Depozit.
PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA, USLOVI I NAČIN ODUSTAJANJA, KAO I VISINU TROŠKOVA U VEZI S TIM
FBiH Ugovorne strane su saglasne da Banka neće sredstva finansiranja staviti na raspolaganje Klijentu prije isteka roka ne kraćeg od 14 dana od dana zakljućenja ugovora o finansiranju, u kojem periodu BBI priznaje Klijentu pravo jednostranog odustanka od Ugovora, izuzev u slučaju Klijentovog izrićitog pismenog zahtjeva za stavljanje sredstava finansiranja na raspolaganje prije isteka naznaćenog roka uz Klijentovu nedvosmislenu obavezu odricanja prava na odustanak od Ugovora. U slučaju da Klijent u datom roku želi iskoristiti pravo odustanka od Ugovora obavezuje se dostaviti Banci pisano obavještenje o odustanku, uz obavezan dokaz o dostavljanju predmetnog obavještenja, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obavještenje dostavlja se u pisanom obliku. Banka neće obraćunavati naknadu u vezi s tim.

U slučaju da klijent odustane od zakljućenog Ugovora u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja iz prethodnog stava, obavezan je BBI vratiti glavnici i profitnu maržu iz osnovnog posla za vrijeme korišćenja finansiranja. RS Ugovorne strane su saglasne da Banka neće sredstva finansiranja staviti na raspolaganje Klijentu prije isteka roka ne kraćeg od 14 dana od dana zakljućenja ugovora o finansiranju, u kojem periodu BBI priznaje Klijentu pravo jednostranog odustanka od Ugovora, izuzev u slučaju Klijentovog izrićitog pismenog zahtjeva za stavljanje sredstava finansiranja na raspolaganje prije isteka naznaćenog roka uz Klijentovu nedvosmislenu obavezu odricanja prava na odustanak od Ugovora. Klijent ima pravo odustati od ugovora u roku 14 dana od zakljućenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak, pod uslovom da nije počeo koristiti finansiranje uz obavezu dostavljanja Banci pisanog obavještenje o odustanku, uz obavezan dokaz o dostavljanju predmetnog obavještenja, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obavještenje dostavlja se u pisanom obliku. U slučaju odustajanja korisnika od zakljućenog ugovora o finansiranju, banka ima pravo na naplatu obraćunate naknade za obradu zahtjeva za finansiranje koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada korisnik ne odustane od finansiranja. Prilikom odustajanja korisnika od ugovora o finansiranju koji je obezbijeđen hipotekom, kao i ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, banka ima pravo na naknadu isključivo stvarnih troškova nastalih zakljućenjem ugovora, sa čim je dužna da upozna korisnika prije zakljućenja ugovora.
PRAVO KORISNIKA NA PRIJEVREMENU OTPLATU FINANSIRANJA I PRAVO BANKE NA NAKNADU, KAO I VISINU TE NAKNADE
FBiH Korisnik finansiranja može vratiti finansiranje u potpunosti ili djelimično, prije roka određenog za vraćanje, pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova finansiranja za iznos profitne marže i troškova za preostali period trajanja ugovora, ali je dužan da o namjeri prijevremene otplate finansiranja unaprijed obavijesti Banku u ugovorenom roku. Banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su u direktnoj vezi sa prijevremenom otplatom finansiranja pod uslovom: <ul style="list-style-type: none"> da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna profitna marža, i kod ugovora o finansiranju čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promjenljiva nominalna profitna marža i ako je iznos prijevremene otplate finansiranja u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM. Naknada na koju Banka stekne pravo, obraćunavat će se na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"> 1% na iznos finansiranja koji se prijevremeno otplaćuje, ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o finansiranju jednak ili duži od godinu dana; 0,50% na iznos finansiranja koji se prijevremeno otplaćuje, ako je period između prijevremene otplate i rok ispunjenja obaveza iz ugovora o finansiranju kraći od godinu dana. Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu: <ul style="list-style-type: none"> ako je otplata bila izvršena na osnovu zakljućenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate finansiranja; ako se otplata vrši tokom perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna profitna marža, osim kod finansiranja čiji je predmet kupovina nepokretnosti. Naknada za prijevremenu otplatu finansiranja ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa profitne marže koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja finansiranja do dana kada je finansiranje po ugovoru trebalo biti vraćeno.
RS Klijent ima pravo na prijevremenu otplatu finansiranja ali je dužan da o namjeri prijevremene otplate finansiranja unaprijed obavijesti Banku u ugovorenom roku. Banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su u direktnoj vezi sa prijevremenom otplatom finansiranja, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna profitna marža i ako je iznos prijevremene otplate veći od 10.000,00 KM u periodu od godinu dana. Ukoliko BBI u skladu sa prethodnim stavom stekne pravo na naknadu za prijevremeni povrat ista će se obraćunavati na sljedeći način i u sljedećim procentima: <ul style="list-style-type: none"> 1% na iznos finansiranja koje se prijevremeno otplaćuje po osnovu ovog Ugovora i to ukoliko je period između prijevremene uplate glavnice (nabavne cijene robe/usluge) i roka ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora jednak ili duži od jedne godine. 0,50% na iznos finansiranja koje se prijevremeno otplaćuje po osnovu ovog Ugovora i to ukoliko je period između prijevremene uplate glavnice (nabavne cijene robe/usluge) i roka ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora kraći od jedne godine. Naknada za prijevremenu otplatu finansiranja ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa profitne marže koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja finansiranja do dana kada je finansiranje po ugovoru trebalo biti vraćeno. Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu finansiranja u sljedećim slučajevima: <ol style="list-style-type: none"> ako je otplata bila učinjena na osnovu zakljućenog ugovora o osiguranju čija je namjena obezbjeđivanje otplate, ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna profitna marža. Naknada za prijevremeno zatvaranje finansiranja iz novoodobrenog finansiranja u Banci se ne naplaćuje.
PRAVO KORISNIKA DA U TOKU PROCJENE NJEGOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI BESPLATNO DOBIJE OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA UVIDA U BAZE PODATAKA
Klijent ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti dobije obavijesti o rezultatima uvida u baze podataka.
PRAVO KORISNIKA DA DOBIJE BESPLATNU KOPIJU NACRTA UGOVORA

Klijent ima pravo da na zahtjev dobije nacrt ugovora radi razmatranja istog van prostorija Banke, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu.

PERIOD U KOJEM BANKU OBAVEZUJU PODACI DATI U PREGOVARAČKOJ FAZI

Sedam (7) dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.

USLOVI POLAGANJA NOVČANOG DEPOZITA KOD BANKE, AKO JE TO USLOV ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I MOGUĆNOST I USLOVI PREBIJANJA FINANSIRANJA I DEPOZITA

Banka u zavisnosti od procjene kreditne sposobnosti, iznosa finansiranja kao i roka otplate može tražiti depozit kao instrument obezbjeđenja.

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista: ___/___/_____godine

Potpis tražioca finansiranja
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis službenika Banke koji je uručio standardni informacioni list